

**CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA**

**SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ
GLAVNI GRAD PODGORICA**

Na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore" br.087/18), Detaljnog urbanističkog plana "Drač – za urbanu cjelinu Nova Varoš 1.2", usvojen od strane SO Podgorice Odlukom broj 02-030/18-1507 od 27.12.2018.godine, evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva održivog razvoja i turizma na dan 1.05.2019.godine.

Podnijetog zahtjeva: **Vuksanović Dušan**, zahtjev broj 08-352/19-2771.

IZDAJE URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE

za objekat na urbanističkoj parceli UP br. C10 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Drač – za urbanu cjelinu Nova Varoš 1.2",

Sekretarijat za planiranje
prostora i održivi razvoj
Sektor za izgradnju i
legalizaciju objekata
Broj: 08-352/19-2771
Podgorica, 23. maj 2019. godine

Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.64/17), Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Sl.list CG", broj 087/18 od 31.12.2018.godine), i podnijetog zahtjeva Vuksanović Dušana izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije

za izgradnju objekta stanovanje srednje gustine, na urbanističkoj parceli UP C 10 u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Drač – za urbanu cjelinu Nova Varoš 1.2", usvojen od strane SO Podgorice Odlukom broj 02-030/18-1507 od 27.12.2018.godine.

PODNOŠILAC ZAHTJEVA: Vuksanović Dušan

POSTOJEĆE STANJE:

Urbanistička parcela UP C10, definisana je na grafičkim priložima plana. List nepokretnosti broj 2092-izvod i kopija plana čine sastavni dio ovih uslova. Uvidom u isti, može se konstatovati da je urb. parcela broj UP C10 u potpunosti neizgrađena.

PLANIRANO STANJE

Urbanistička parcela UP C 10, definisana je koordinatnim tačkama koje su date na grafičkom prilogu "Parcelacija, regulacija i nivelacija". Građevinske i regulacione linije definisane su na istom grafičkom prilogu.

SMJERNICE ZA PRIMJENU PLANA

- Uslovi su urađeni po urbanističkim parcelama i po namjenama planiranog prostora, što daje mogućnost jednostavnijeg tumačenja i primjene Plana.

- Urbanistička parcela je osnovni prostorni elemenat Plana na kome se najdetaljnije mogu sagledati mogućnosti konkretnog prostora. Sve parcele su posebno numerisane.
- Da bi se dobila cjelovita slika o stanju lokacije iz plana, obavezno treba proučavati grafičke priloge koji daju osnovne informacije o lokaciji.
- U tekstualnom dijelu, u poglavljima Uslovi za uređenje prostora i Analitički podaci se nalaze bliže odrednice i mogućnosti tražene lokacije.
- Vrijednosti BGP, površina pod objektom i spratnost iskazane u tabelama Aneksa 1 (Analitički podaci) su maksimalne vrijednosti, što znači da mogu biti i manje po potrebi investitora.
- Prilikom izdavanja uslova potrebno je uporediti grafičke priloge i sugestije date u Aneksu 2, pri čemu bi u slučaju razlike mjerodavni bili stavovi organa nadležnog za izdavanje UT uslova.
- Ukoliko na postojećim granicama katastarskih parcela dođe do neslaganja između zvaničnog katastra i plana, mjerodavan je zvanični katastar.
- Građevinska linija se utvrđuje u odnosu na regulacionu liniju i osovina saobraćajnice, a predstavlja liniju do koje je moguća gradnja.
- U razradi plana za svaku lokaciju se izdaju urbanističko-tehnički uslovi iz plana sa bližim podacima o lokaciji.
- Za veće planirane komplekse i eventualne javne sadržaje treba u skladu sa Zakonom uraditi idejna rješenja koja bi orijentaciono definisala prostor i bila ulaz za izradu tehničke dokumentacije.
- Za izgradnju javnih objekata u zahvatu plana je predviđeno pribavljanje arhitektonskog rješenja putem javnog konkursa u skladu sa Zakonom.
- Prilikom planiranja novih objekata iste usaglasiti sa trasom postojećeg dalekovoda s tim da se zadovolje uslovi i propisi sadržani u Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV ("Službeni list SFRJ", br.65/88 i "Službeni list SRJ", br.18/92) sa aspekta minimalnih sigurnosnih udaljenosti i sigurnosnih visina objekata od vodova pod naponom.

USLOVI ZA OBJEKTE STANOVANJA SREDNJE GUSTINE

Za izgradnju objekata stanovanja srednje gustine važe sljedeće smjernice:

- Planirani kapaciteti dati su u tabeli i predstavljaju maksimalne dozvoljene vrijednosti.
- U prizemlju objekata stanovanja srednje gustine mogu se realizovati poslovni prostori ili drugi javni sadržaji.
- Maksimalna spratnost za svaku parcelu je data u tabeli. Moguća je izgradnja jedne podrumске ili suterenske etaže. Podrumске i suterenske etaže ne ulaze u obračun BGP samo ako se koriste za garažiranje vozila i pomoćne/tehničke prostorije.

- Podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne smije nadvisiti kotu terena, trotoara više od 1.00 m. Ukoliko se radi o denivelisanom terenu, relevantnom kotom terena smatra se najniža kota konačno uređenog i nivelisanog terena okoobjekta. Horizontalni gabariti podruma definisani su građevinskom linijom ispod zemlje (GL 0), a ne mogu biti veći od 80% površine urbanističke parcele.
- Suteran je nadzemna etaža kod koje se dio vertikalnog gabarita nalazi iznad kote konačno nivelisanog terena oko objekta i čiji su horizontalni gabariti definisani građevinskom linijom GL.
- Suteran može biti na ravnom i na denivelisanom terenu. Kod suterana na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1.00 m, konačno nivelisanog i uređenog terena okoobjekta. Suteran na denivelisanom terenu je sa tri strane ugrađen u teren, s tim što se kota poda suterana na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.00 m.
- Parkiranje ili garažiranje vozila rješava se u okviru parcele kao i na javnim parkirnim površinama koje su planom predviđene. Za nove objekte predviđena je podzemna garaža koja zadovoljava potrebe za parkiranjem stambenog i poslovnog dijela objekta prema dolje navedenom obračunu. Garaža može imati više od jednog nivoa. Nije dozvoljeno pretvaranje garažnih prostora u stambene ili poslovne prostore.
- Objekti stanovanja srednje gustine u okviru ovog plana dati su kao slobodnostojeći objekti u okviru urbanističkih blokova otvorenog ili poluotvorenog tipa. Na nekim urbanističkim parcelama moguća je izgradnja dvojnih ili objekata u nizu samo ako dispozicija planiranih građevinskih linija to dozvoljava, sa obavezanim diletacijama na granicama urbanističkih parcela.
- Princip uređenja zelenila dat u Uslovima ozelenjavanja, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima; svi objekti treba da imaju osmišljeno parterno i pejzažno uređenje parcele.
- Kota poda prizemlja može biti podignuta maksimalno 0,2 m od kote konačnog uređenog i nivelisanog terena oko objekta, uz obavezno poštovanje uslova za kretanje lica sa invaliditetom.
- Visina nazitka potkrovne etaže iznosi najviše 1.20 m računajući od kote poda potkrovne etaže do tačke preloma krovne kosine. Nije dozvoljena izgradnja mansardnih krovova u vidu tzv. "kapa" sa prepustima.
- U oblikovanom smislu preporučuje se savremen funkcionalan arhitektonski izraz i materijalizacija. Krovovi objekata mogu biti ravni ili kosi, nagiba do 25°; nije dozvoljeno izvođenje mansardnih krovova.
- Nije dozvoljeno ograđivanje urbanističkih parcela stanovanja srednje gustine.

Uslovi za parkiranje vozila na parcelama stanovanja srednje gustine:

- Potreban broj parking mjesta treba obezbijediti u okviru parcele u garaži u sklopu ili van objekta do ivice urbanističke parcele.
- Broj mjesta za parkiranje vozila se određuje po principu:

Stanovanje	1.1 PM na 1 stan
Poslovanje	1 PM na 40 m2 BGP

Napomena: Svi potrebni urbanistički parametri se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta ... ("Sl.list CG", 24/10 i 33/14), Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekta ("Sl.list CG", br. 47/13) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6.

Pregled planiranih kapaciteta i urbanističkih parametara za svaku urbanističku parcelu dat je po ranije definisanim zonama.

Br.UP	Namjena	Površina	Zauzetost	P pod objektom	Izgrađenost	Max.spratnost	Max BGP	Max. stanova	BGP poslovanja
UP.C10	SSG	794	0.40	318	1,60	Po+p+3	1270	12	318

Investitor se u posebnom postupku, zahtjevom broj 08-350/19 -180 od 29.03.2019.godine, obratio ovom Sekretarijatu radi tumačenje neusaglašenosti grafičkog dijela Plana i urb. parametara, te je odgovor obrađivača Plana "MonteCEP", d.o.o. Kotor -akt broj 1-17 od 05.04.2019.godine, priložen u UTU – ima.

USLOVI ZA PEJZAŽNO UREĐENJE

Površine ograničene namjene-Zelenilo stambenih i mješovitih blokova

U kolektivnim stambenim objektima prostorni raspored zelenila zavisi od visine gradnje, ekspozicije, veličine blokovskog prostora.

Za zelene površine unutar blokova prilikom njihovog formiranja i revitalizacije poštovati sledeće smjernice:

- minimalni stepen ozelenjenosti je od 10% - 30%;
- pri odabiru zasada voditi računa o uslovima sredine, dimenzijama, boji, oblicima, vizurama, spratnosti objekta;
- sadnju vršiti u vidu solitera ili u grupama kombinacijom drveća, žbunja, sezonskog cvijeća;
- koristiti brzorastuće dekorativne vrste;
- visoka stabla u kombinaciji sa visokim žbunjem koristiti za oivičavanje blokova;
- formirati kvalitetne travnjake otporne na sušu i gaženje;

- formirati prostor u vidu odmorišta sa fontanom, klupama, lejama sezonskog cvijeća;
- formirati prostor za dječiju igru;
- predvidjeti sprave za rekreaciju;
- predvidjeti urbani mobilijar;
- predvidjeti osvjetljenje;
- prilikom planiranja podzemnih garaža, uporedo planirati na njima intezivne krovne vrtove sa minimalnom dubinom supstrata od 1 m.

UREĐENJE TERENA:

Sastavni dio projektne dokumentacije je i projekat uređenja terena za pripadajuću lokaciju. Istim će se definisati svi potrebni sadržaji koji obuhvataju: unutrašnje saobraćajne površine, hortikulturno uređenje sa urbanom opremom i mobilijarom.

Lokaciju nivelisati tako da se pristupnom saobraćajnicom i susjednim parcelama predstavlja prostornu cjelinu, uz uslov da projektovani nagibi riješe pitanje odvodnjavanja površinskih voda prema ulici.

ETAPNOST REALIZACIJE:

Predloženim rješenjem za teritoriju plana postavljena je primarna ulična mreža koja danas dijelom postoji, formirana naseljska struktura i definisan osnovni pravac daljeg urbanog razvoja ovog naselja.

Osim izgradnje pristupnih uslica sa pratećom komunalnom infrastrukturom u cilju stvaranja novih lokacije, realizacija plana nije uslovljena određenim fazama, već će se odvijati sukcesivno, a u skladu sa razvojem i potrebama naselja. Smatra se da je, kad su u pitanju individualne urbanističke parcele, pitanje faznosti suviše jer se radi o pojedinačnim investitorima koji na postojećoj ili izmijenjenoj parcelaciji mogu, saglasno uslovima i u zavisnosti od mogućnosti, da se ponašaju po pravilima ovoga Plana. Rekonstrukcije, dogradnje i proširenja sadržaja postojećih objekata takođe su stvar uglavnom individualnih mogućnosti.

Realizacija stambenih blokova srednje gustine umjesto neformalnog naselja u Ul. IV Proleterske podrazumijeva definisanje obaveza između investitora i Glavnog grada Podgorice u dijelu rješavanja stambenih pitanja onih građana naselja koji imaju pravo svojine na postojećim objektima.

Realizacija sekundarnih saobraćajnica se sprovodi u skladu sa finansijskim mogućnostima grada i stvarnim potrebama korisnika prostora za realizaciju istih, a prema postojećem stanju na terenu.

OSTALI USLOVI

1. Proračune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmičkom intenziteta po MCS skali. Projektom predvidjeti sve potrebne mjere zaštite od požara, kao i druge uslove za zaštitu od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, u skladu sa važećim propisima i odnadležnog organa pribaviti saglasnosti na isti.
2. Ukoliko se planira djelatnost koja može imati značajni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu, odnosno pristupiti izradi elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.
3. Potrebno je omogućiti pristup licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom u sve objekte koji svojom funkcijom podrazumijevaju prisustvo građana. Kroz objekte gdje je omogućen rad licima sa invaliditetom neophodno je obezbijediti uslove za njihovo nesmetano kretanje, rad i boravak, u skladu sa važećim zakonskim propisima.
4. Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan, shodno članu 7 Zakona o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", broj 28/93, 27/94 i 26/07) izraditi Projekat o geološkim istraživanjima i obezbijediti Elaborat o rezultatima izvršenih geomehaničkih istraživanja tla za predmetnu lokaciju.
5. Područje Podgorice karakteriše submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Višegodišnjom analizom meteoroloških uslova utvrđeno je da Podgorica ima:
 - srednju godišnju temperaturu od 15,5°C (prosječno najhladniji mjesec je januara sa 5°C, a najtopliji jul sa 26,7°C),
 - 2450 sunčanih sati (102 dana), (najsunčaniji mjesec je juli, a najmanje sunčan mjesec je decembar),
 - srednji godišnji prosjek padavina od 169 mm (najviše u decembru 248 mm, najmanju julu 42 mm),
 - prosječnu relativnu godišnju vlažnost vazduha 63,6% (max. vlažnost u novembru 77,2%, a min. u julu 49,4%) ,
 - dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h), sa pritiskom od 75,7 kPa, najčešće uzimskom periodu sa prosječno 20,8 dana,
 - srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10. Novembra do 30. Marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republičkog hidrometeorološkog zavoda Podgorica.

6. Glavni projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećem Zakonu, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata, a na osnovu projektnog zadatka investitora.

INFRASTRUKTURA

7. Priklučenje objekta na javnu saobraćajnu mrežu obezbijediti prema uslovima datim u grafičkom prilogu "Saobraćaj" ovih uslova, u skladu sa propisima. Svaki novi objekat koji se gradi treba da zadovolji svoje potrebe za parkiranjem vozila na parceli na kojoj se objekat gradi. Ostale potrebe za parkiranjem vršiće se na urbanističkim parcelama izgradnjom parking garaža na mjestima velike denivelacije ili u sklopu arhitektonskog rješenja objekta. Obaveza investitora je da na svakoj urbanističkoj parceli, u sklopu objekta ili na parking u okviru urbanističke parcele, obezbijedi potreban broj parking mjesta prema propisanim standardima i normativima. Parkiranje se može obavljati i u višeetažnim podzemnim garažama, višeetažnim spratnim etažama, suterenskim garažama, na pločama iznad suterena ili podruma. Parking prostor treba izrađivati od asfalt betona ili rester elemenata.
8. Projektovanje elektroenergetskih instalacija i napajanje predmetnog objekta električnom energijom izvesti prema grafičkom prilogu ovih uslova. Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog preduzeća. Mjesto i način priključenja objekta na elektroenergetsku mrežu odrediće nakon izrade projektne dokumentacije stručne službe CEDIS-a.
Izmjena i dopuna "DUP-a "Drač" za urbanu cjelinu Nova Varoš 1.2" snadbijevanje električnom energijom objekta na urbanističkoj parceli UP C9a, planirano je iz trafostanice 3, NDT 10/0,4 kV "Dom zdravlja 4 proleterske" 2x630kVA.
9. Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekta, a priključiti ih na gradsku distributivnu mrežu prema uslovima d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" Podgorica. U prilogu se daju trase postojećih DUP-om planiranih vodova. Projekat hidrotehničkih instalacija raditi u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima.
10. Priklučenje predmetnog objekta na tk mrežu investitor će izvesti prema grafičkom prilogu ovih uslova. Tk instalacije projektovati i izvesti

u skladu sa važećim propisima i standardima i na iste pribaviti saglasnost od nadležnog preduzeća.

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta i
- a/a

**RUKOVODILAC SEKTORA ZA
IZGRADNJU I LEGALIZACIJU OBJEKATA**

Radmila Maljević, dipl. ing. saob





Broj dopisa: 1-17 od 05.04.2019. godine

Primaću

09 04 19

Primaću	Primaću	Primaću	Primaću
08-			

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE PROSTORA
ODRŽIVI RAZVOJ
Ul. Vuka Karadžića 4
81000 PODGORICA

Predmet: Tumačenje DUP-a "Drač za urbanu cjelinu Nova varoš 1.2" za UP C10


Postupajući po Vašem dopisu, br. 08-350/19-180 od 29.03.2019, a u vezi zahtjeva Dušana Vuksanovića i Miodraga Vuksanovića za tumačenje neusaglašenosti grafičkog dijela i urbanističkih parametara za UP C10, konstatovano je sljedeće:

Planirani kapaciteti u analitičkom dijelu plana predstavljaju maksimalne moguće vrijednosti, a unutrašnje građevinske linije su definisane tako da se poštuje propisna udaljenost među objektima i maksimiziraju zelene i slobodne površine u parteru. Građevinska linija prema ulici IV Proleterske je definisana postojećom horizontalnom regulacijom.

U tom smislu, smatramo da su prihvatljive isključivo korekcije građevinskih linija sa zapadne, južne i istočne strane predmetne parcele radi ostvarivanja parametara predviđenih analitičkim dijelom Plana.

U nadi da ćemo nastaviti uspješnu saradnju,
Srdačan pozdrav

za obradivača Plana
Izvršni direktor MonteCEP-a




Saša Karajović, dipl. prostorni planer





KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA

Obradio:

[Handwritten signature]



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINEPODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-956-29761/2019

Datum: 06.06.2019.

KO: PODGORICA II

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu VUKSANOVIĆ DUŠANA, , za potrebe izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 2092 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
3484	2		32 9		UL.4 PROLETERSKA	Sume 2. klase NASLJEDE		397	1.91
3484	3		32 9	14/06/2018	UL.4 PROLETERSKA	Njiva 1. klase NASLJEDE		344	5.16
Ukupno								741	7.07

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Prava	Obim prava
2408955210022	VUKSANOVIĆ PETAR DUŠAN IVANA VUJOŠEVIĆA BR.5 Podgorica	Susvojina	1/2
1704959210048	VUKSANOVIĆ PETAR MIODRAG I VUJOŠEVIĆA 5 Podgorica Podgorica	Susvojina	1/2

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1, Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list CG, br. 18/19) u iznosu od 2 eura. Naknada za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga, naplaćena na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18) u iznosu od 3 eura.




2. Načelnik

Marko Bulatović, dipl. prav

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
prostora i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-2771
Podgorica, 17.05.2019. godine

DUP«DRAČ-za urbanističku cjelinu Nova Varoš1.2«

Urbanistička parcela UP C10




R-1:1000	Naziv grafičkog priloga GEODETSKA PODLOGA	Grafički prilog br.1
----------	--	-------------------------

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
prostora i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-2771
Podgorica, 17.05.2019. godine

DUP«DRAČ-za urbanističku cjelinu Nova Varoš1.2»

Urbanistička parcela UP C10



izgradnja novih objekata prema Planu

R-1:1000

Naziv grafičkog priloga
PLAN INTERVENCIJA

Grafički prilog
br.2



R-1:1000	Naziv grafičkog priloga NAMJENA POVRŠINA	PLANIRANA NAMJENA Stanovanje srednje gustine Grafički prilog br.3
----------	---	--



KOORDINATE TJEMENA
GRAĐEVINSKIH LINIJA

236	6604924.34	4700392.77
237	6604914.09	4700412.05
242	6604910.67	4700387.12
243	6604904.36	4700409.28

KOORDINATE TJEMENA GRANICA
URBANISTIČKIH PARCELA

432	6605052.53	4700367.9
436	6605072.32	4700309.8
442	6604862.2	4700373.75
444	6604910.22	4700467.15
451	6605150.29	4700372.76
452	6604847.9	4700380.26
454	6605183.47	4700383.46
455	6605175.03	4700405.79
459	6604772.72	4700128.19
460	6604782.17	4700208.71
479	6604763.64	4700116.34


KOORDINATE TJEMENA
REGULACIONIH LINIJA


143	6604914.95	4700413.33
151	6604919.58	4700411.36
152	6604933.63	4700394.06
157	6604928.02	4700401.43
158	6604921.24	4700408.22
161	6604936.26	4700391.35

R-1:1000


Naziv grafičkog priloga
PARCELACIJA REGULACIJA I NIVELACIJA

Grafički prilog
br.4





PRESJEK 4.5a-4.5a




PRESJEK 5.5a-5.5a



R-1:1000

Naziv grafičkog priloga
 PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE

Grafički prilog
 br.5

	Zona trafo reona
	Oznaka trafo reona
	Postojeća transformatorska stanica
	Planirana transformatorska stanica
	Postojeći elektrovod 10 kV
	Planirani elektrovod 10 kV
	Postojeći elektrovod 110 kV

R-1:1000


Naziv grafičkog priloga
ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Grafički prilog
br.6



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
prostora i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-2771
Podgorica, 17.05.2019. godine

Urbanistička parcela UP C10



R-1:1000


Naziv grafičkog priloga
HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA






Grafički prilog
br.7

CRNA GORA
 GLAVNI GRAD PODGORICA
 Sekretarijat za planiranje,
 prostora i održivi razvoj
 Broj: 08-352/19-2771
 Podgorica, 17.05.2019. godine

DUP«DRAČ-za urbanističku cjelinu Nova Varoš1.2«

Urbanistička parcela UP C10



-  TK okno - postojeće kablovsko okno
-  TK podzemni vod višeg reda - postojeća elektronska komunikaciona infrastruktura sa 12, 6, 4, 3, 2, 11 PVC cijevi 110mm i optičkim kablom
-  TK podzemni vod - postojeća elektronska komunikaciona infrastruktura sa 4, 2, 11 PVC cijevi 110mm
-  planirano TK okno - planirano kablovsko okno No 1, ..., No 65
-  planirani TK podzemni vod - planirana elektronska komunikaciona infrastruktura sa 4, 2, 11 PVC cijevi 110mm

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga TELEKOMUNIKACIONA INFRASTRUKTURA	Grafički prilog br.8
----------	--	-------------------------

CRNA GORA
 GLAVNI GRAD PODGORICA
 Sekretarijat za planiranje,
 prostora i održivi razvoj
 Broj: 08-352/19-2771
 Podgorica, 17.05.2019. godine

DUP«DRAČ-za urbanističku cjelinu Nova Varoš1.2«

Urbanistička parcela UP C10



ZELENILO STAMBENIH OBJEKATA I BLOKOVA

R-1:1000

Naziv grafičkog priloga
 PLAN PEJZAŽNOG UREDJENJA

Grafički prilog
 br.9

250	6604898.89	4700407.61
251	6604874.83	4700401.9
252	6604846.87	4700393.93
253	6605024.04	4700428.43
254	6605007.83	4700434.6
255	6605021.84	4700430.76
256	6604995.65	4700416.54
257	6604916.56	4700431.69
258	6605002.62	4700409.47
259	6604913.31	4700443.13
260	6604930.56	4700448.1
261	6604933.88	4700436.61
262	6605073.41	4700435.04
263	6605082.94	4700436.14
264	6605080.76	4700455.02
265	6605100.84	4700457.19
266	6605080.34	4700458.59
267	6605070.81	4700457.49
268	6605102.6	4700442.04
269	6605082.53	4700439.71
270	6604816.37	4700489.13
271	6604813.36	4700481.18
272	6604835.9	4700481.78
273	6604832.89	4700473.83

166	6604912.92	4700430.43
167	6604942.2	4700335.72
168	6604950.03	4700467.76
169	6604617.75	4700142.88
170	6604580.15	4700139.06
171	6604956.18	4700356.91
172	6604986.82	4700336.11
173	6605047.9	4700302.4
174	6604936.41	4700386.95
175	6604892.96	4700368.97
176	6605030.26	4700310.71
177	6605211.57	4700393.4
178	6605218.88	4700426.82
179	6604716.11	4700167.87
180	6604740.52	4700158.92
181	6604732.41	4700334.45
182	6604787.04	4700346.73
183	6604803.19	4700351.33
184	6605040.92	4700287.57
185	6605023.28	4700295.88
186	6604745.95	4700359.98
187	6605166.43	4700371.1
188	6605186.16	4700385.89
189	6604901.36	4700388.12
190	6604902.39	4700380.19
191	6604721.16	4700338.63
192	6604708.97	4700305.83
193	6604889.38	4700386.57
194	6605253.58	4700419.87
195	6605247.56	4700405.93
196	6604890.35	4700378.63
197	6604749.57	4700347.27
198	6604753.49	4700348.38
199	6604864.07	4700388.44
200	6604847.64	4700383.75
201	6604758.96	4700329.17
202	6604789.64	4700337.91
203	6605157.99	4700333.17
204	6605252.9	4700403.76
205	6605105.4	4700306.41
206	6605117.27	4700307.02
207	6604804.9	4700376.77

208	6604772.68	4700175.77
209	6605172.5	4700413.14
210	6605103.46	4700361.4
211	6605239.71	4700412.7
212	6604755.53	4700215.15
213	6605239.57	4700371.81
214	6605229.63	4700374.97
215	6604865.24	4700399.17
216	6604753.63	4700175.13
217	6604753.7	4700195.17
218	6605244.76	4700424.3
219	6604879.56	4700385.29
220	6604938.94	4700438.05
221	6604937.96	4700458.47
222	6604810.65	4700365.93
223	6604811.5	4700378.66
224	6605245.68	4700383.12
225	6605215.37	4700364.7
226	6604867.24	4700392.04
227	6605205.97	4700378.04
228	6605183.54	4700363.8
229	6604845.23	4700375.79
230	6605075.55	4700278.96
231	6605181.66	4700341.4
232	6604774.85	4700213.4
233	6604844.31	31 4700388
234	6605178.86	4700342.75
235	6604883.83	4700385.85
236	6604924.34	4700392.77
237	6604914.09	4700412.05
238	6604885.07	4700377.94
239	6605272.79	4700433.23
240	6605260.44	4700422.21
241	6604871.75	4700376.21
242	6604910.67	4700387.12
243	6604904.36	4700409.28
244	6604900.61	4700393.55
245	6604883.42	4700391.6
246	6604880.36	4700402.3
247	6605052.04	4700283.79
248	6605054.66	4700296.52
249	6605078.17	4700291.69

82	6605012.14	4700301.12
83	6604988.29	4700312.35
84	6604545.91	4700110.32
85	6604701.11	4700557.44
86	6604713.24	4700552.77
87	6604706.55	4700227.01
88	6604726.7	4700219.61
89	6604791.5	4700447.02
90	6604812.98	4700438.78
91	6604780.29	4700451.32
92	6604686.38	4700519.18
93	6604865.48	4700480.71
94	6604856.78	4700458.34
95	6605218.49	4700473.31
96	6604964.63	4700414.43
97	6604995.27	4700327.18
98	6605019.12	4700315.95
99	6604741.89	4700299.68
100	6604727.5	4700260.94
101	6604676.29	4700186.21
102	6604698.19	4700178.18
103	6604912.35	4700466.59
104	6604910.81	4700480.19
105	6605222.74	4700458.92
106	6604752.86	4700458.63
107	6604705.61	4700162.14
108	6604659.99	4700178.88
109	6605033.05	4700418.91
110	6604757.88	4700471.7
111	6604691.73	4700259.83
112	6604703.43	4700255.4
113	6604961.46	4700425.55
114	6604843.67	4700463.26
115	6604852.37	4700485.62
116	6604833.32	4700460.89
117	6604753.61	4700295.32
118	6604830.39	4700432.1
119	6604837.61	4700429.33
120	6604975.19	4700417.75
121	6604990.57	4700416.76
122	6604868.42	4700417.51
123	6604815.89	4700467.43

124	6604737.24	4700479.62
125	6604806.97	4700488.38
126	6604739.21	4700256.58
127	6604842.98	4700443.34
128	6604873.79	4700431.52
129	6605250.66	4700437.86
130	6604942.65	4700392.99
131	6604795.7	4700492.5
132	6604973.78	4700402.79
133	6604959.3	4700381.61
134	6604732.22	4700466.55
135	6605249.13	4700434.33
136	6605060.4	.4 4700390
137	6604971.81	4700428.49
138	6604995.73	4700426.77
139	6605054.19	4700380.93
140	6605269.76	4700443.49
141	6604702.14	4700287.43
142	6604732.13	4700496.04
143	6604722.25	4700470.38
144	6605013.11	4700398.36
145	6605039.01	4700381.78
146	6605051.26	4700399.66
147	6605049.97	4700374.76
148	6604616.4	4700157.44
149	6604686.77	4700483.99
150	6604696.65	4700509.65
151	6604720.22	4700301.65
152	6604733.64	4700148.66
153	6604711.98	4700156.61
154	6604720.45	4700267.82
155	6604724.63	4700279.07
156	6604697.96	4700276.18
157	6605044.23	4700407.09
158	6605030.59	4700387.17
159	6604929.52	4700344.84
160	6604950.97	4700377.33
161	6604977.03	4700318.5
162	6604578.21	4700158.21
163	6604607.58	4700160.67
164	6604951.29	4700441.37
165	6604881.2	4700421.39

**KOORDINATE TJEMENA
GRAĐEVINSKIH LINIJA**

1	6604991.61	4700466.38
2	6604994.9	4700454.83
3	6604968.53	4700459.8
4	6604971.82	4700448.26
5	6604970.61	4700378.66
6	6604998.25	4700386.6
7	6604985.75	4700368.31
8	6604983.11	4700396.95
9	6604726.12	4700503.89
10	6604713.99	4700508.56
11	6604728.71	4700546.82
12	6604740.84	4700542.15
13	6605092.98	4700409.41
14	6605113.27	4700424.61
15	6605122.27	4700412.61
16	6605291.55	4700510.64
17	6605298.83	4700481.36
18	6605287.76	4700478.1
19	6605069.47	4700412.93
20	6605079.9	4700423.24
21	6605091.28	4700389.39
22	6604828.54	4700496.09
23	6605319.28	4700519.74
24	6604788.31	4700511.57
25	6604792.43	4700522.3
26	6605079.94	4700361.83
27	6604716.33	4700120.77
28	6604642.51	4700147.86
29	6605068.84	4700381.09
30	6604958.91	4700412.63
31	6604955.38	4700423.82
32	6604949.39	4700409.63
33	6605283.54	4700492.16
34	6605048.84	4700329.58
35	6605056.63	4700343.55
36	6605276.15	4700474.67
37	6605234.25	4700462.31
38	6604931.66	4700410.38
39	6604728.54	4700228.37

40	6604705.86	4700236.96
41	6604710.42	4700248.59
42	6604930.78	4700416.81
43	6604755.62	4700536.47
44	6605184.56	4700447.66
45	6605180.32	4700462.05
46	6604832.54	4700506.87
47	6604767.75	4700531.8
48	6605074.74	4700374.85
49	6604732.96	4700240.06
50	6605080.01	4700331.02
51	6605080.06	4700313.04
52	6605122.88	4700431.81
53	6605230.47	4700476.7
54	6605271.91	4700489.06
55	6604571.91	4700177.9
56	6605078.87	4700356.25
57	6604754.47	4700497.27
58	6604742.33	4700501.94
59	6604703.11	4700217.62
60	6604700.83	4700138.22
61	6604720.13	4700131.14
62	6605037.54	54 4700336
63	6604996.05	4700361.68
64	6604570.52	4700174.28
65	6604580.27	4700170.7
66	6605060.08	4700368.29
67	6604563.86	4700129.16
68	6604554.53	4700132.72
69	6605131.87	4700419.81
70	6605045.56	4700349.84
71	6604650.19	4700168.77
72	6604525.35	4700118.16
73	6604551.29	4700185.57
74	6605137.67	4700442.9
75	6605168.81	4700458.65
76	6604704.7	4700148.77
77	6604698.52	4700514.51
78	6605173.05	4700444.26
79	6605146.67	4700430.9
80	6604711.52	4700214.53
81	6605004.87	4700375.03

596	6605173.43	4700356.97
597	6605030.39	4700461.21
598	6604880.47	47 4700386
599	6605172.83	4700343.71
600	6605281.73	4700392.8
601	6605160.26	4700370.2
602	6605165.26	4700368.09
603	6605042.82	4700277.52
604	6605030.54	4700258.59
605	6604811.96	4700338.38
606	6604817.69	4700342.83
607	6605224.61	4700370.54
608	6605290.73	4700408.2
609	6605275.73	4700496.03
610	6605046.96	4700272.48
611	6604808.9	4700469.41
612	6605246.42	4700385.55
613	6604822.49	4700346.63
614	6605140.52	4700300.42
615	6604896.15	4700333.2
616	6604899.86	4700324.28
617	6605346.83	4700518.09
618	6604692.25	4700196.08
619	6605274.02	4700335.17
620	6605277.42	4700333.24
621	6605349.01	4700532.98
622	6604694.39	4700192.41
623	6605345.74	4700510.7
624	6605341.65	4700501.02
625	6604716.81	4700210.02
626	6604909.92	4700308.92
627	6605307.71	4700440.91
628	6605336.14	4700488.48
629	6605004.34	4700265.23
630	6604845.07	4700351.27
631	6604868.62	4700349.95
632	6605046.81	4700275.55
633	6604813.48	4700468.33
634	6604716.1	4700185.18
635	6604928.43	4700296.13
636	6604948.35	4700288.91
637	6605038.75	4700281.23

638	6605265.8	4700354.61
639	6605271.75	4700374.78
640	6605077.61	4700260.42
641	6604684.28	4700183.61
642	6604702.29	4700202.48
643	6605283.7	4700470.64
644	6605033.23	23 4700442
645	6605034.59	4700448.44
646	6605348.5	4700529.67
647	6604838.89	4700480.9
648	6604837.34	4700472.04
649	6604721.97	4700207.97
650	6604663.35	4700191.57
651	6604819.76	4700478.71
652	6604884.49	4700381.19
653	6604794.01	4700300.65
654	6604868.63	4700361.38
655	6604815.52	4700472.56
656	6604807.42	4700453.18
657	6604968.66	4700281.56
658	6604990.52	4700270.84
659	6604689.65	4700173.61
660	6604725.89	4700193.93
661	6604697.12	4700210.15
662	6604717.83	4700196.49
663	6604686.57	4700165.93
664	6605079.44	4700268.18
665	6605076.55	4700255.97
666	6604798.96	4700321.59
667	6604882.78	4700373.16
668	6605036.76	4700272.14
669	6604939.71	4700321.66
670	6604934.36	4700324.51
671	6605052.7	4700255.97
672	6605070.95	4700257.81
673	6604880.99	4700343.4
674	6604703.6	4700189.6
675	6604904.76	4700346.55
676	6604891.61	4700338.01
677	6604807.32	4700332.5
678	6604832.01	4700349.91
679	6604712.16	4700198.35

680	6604678.45	4700185.74
681	6604674.82	4700186.95
682	6604699.46	4700191.12
683	6604920.78	4700333.72
684	6604714.34	34 4700172
685	6604886.03	4700357.07
686	6604873.46	4700361.65
687	6604669.84	84 4700189
688	6604689.31	4700189.21
689	6605040.79	4700270.15
690	6604744.46	4700201.91
691	6604746.28	4700224.82
692	6604872.85	4700468.82
693	6604909.23	4700475.55
694	6605157.72	4700465.32
695	6605155.03	4700470.24
696	6605163.88	4700468.67
697	6604874.71	4700478.32
698	6604881.53	4700416.29
699	6604880.32	4700435.06
700	6604874.23	4700434.92
701	6604879.71	4700474.63
702	6604878.36	4700467.75
703	6604789.64	4700337.91
704	6604837.75	4700516.56
705	6604786.82	4700507.87
706	6604792.06	4700505.85
707	6604784.3	4700501.32
708	6604783.89	4700363.99
709	6604786.16	4700356.42
710	6604782.39	4700370.03
711	6604768.15	4700317.77
712	6604761.51	4700320.07
713	6604759.68	4700314.76
714	6605161.2	4700473.6
715	6605036.49	4700461.32
716	6605036.57	4700451.11
717	6605131.19	4700468.42
718	6605147.97	4700471.06
719	6605041.29	4700444.87

82	6605026.2	4700434.89
83	6605011.7	4700394.05
84	6605006.33	4700398.64
85	6604999.81	4700392.88
86	6605076.65	4700352.45
87	6604957.89	4700378.93
88	6605005.91	4700387.45
89	6604960.8	4700411.13
90	6604958.23	4700401.2
91	6604944.86	4700399.15
92	6605066.95	4700342.39
93	6605003.2	4700383.22
94	6604999.44	4700334.79
95	6604994.73	4700337.99
96	6604978.4	4700407.55
97	6604989.57	4700404.45
98	6605067.5	4700296.49
99	6605026.15	4700315.96
100	6605040.91	4700330.12
101	6605038.78	4700325.6
102	6605078.31	4700298.89
103	6604959.88	4700361.64
104	6605004.33	4700348.34
105	6605014.22	4700342.69
106	6604969.25	4700372.32
107	6605069.64	4700301.04
108	6605084.14	4700294.21
109	6604950.95	4700359.87
110	6604936.28	4700337.64
111	6604766.31	4700312.47
112	6604764.68	4700307.74
113	6605028.28	4700320.48
114	6604956.03	4700322.19
115	6604979.5	4700310.59
116	6604947.74	4700384.85
117	6605006.81	4700330.59
118	6604868.62	4700371.6
119	6605081.01	4700275.25
120	6605013.32	4700293.88
121	6605016.51	4700295.87
122	6604909.57	4700352.56
123	6604937.9	4700331.32

124	6604831.88	4700365.98
125	6604866.8	4700369.5
126	6604880.98	4700367.11
127	6604888.66	4700364.31
128	6604836.87	4700367.32
129	6604866.05	4700366.25
130	6604841.96	4700367.92
131	6604849.07	4700367.61
132	6604943.14	4700328.56
133	6604748.81	4700346.22
134	6604747.47	4700341.56
135	6604748.3	4700318.7
136	6604855.45	4700367.09
137	6604863.07	4700366.78
138	6604776.56	4700327.52
139	6604802.31	4700347.97
140	6604806.17	4700350.94
141	6604818.39	4700360.37
142	6604755.65	4700338.2
143	6604914.95	4700413.33
144	6604879.22	4700403.15
145	6604856.63	4700396.71
146	6604771.54	4700305.37
147	6604811.5	4700378.66
148	6604807.96	4700377.65
149	6604846.87	4700393.93
150	6604810.13	4700383.46
151	6604919.58	4700411.36
152	6604933.63	4700394.06
153	6604946.84	4700366.53
154	6604953.15	4700370.89
155	6604728.4	4700354.98
156	6604956.27	4700376.17
157	6604928.02	4700401.43
158	6604921.24	4700408.22
159	6604922.9	4700341.89
160	6604928.59	4700342.05
161	6604936.26	4700391.35
162	6605086.37	4700385.85
163	6604943.18	4700360.99
164	6605093.38	4700383.46
165	6605150.27	4700426.09

KOORDINATE TJEMENA GRANICA
URBANISTIČKIH PARCELA

347	6604688.33	4700220.81
348	6604699.46	4700216.27
349	6604710.06	4700212.45
350	6604727.09	4700206.66
351	6604679.25	4700198.77
352	6604676.43	4700224.91
353	6604683.37	4700196.59
354	6604695.49	4700204.85
355	6604667.82	4700202.95
356	6604711.87	4700165.63
357	6604687.78	4700194.68
358	6604661.22	4700138.22
359	6604659.52	4700132.85
360	6604572.43	4700150.16
361	6604568.59	4700142.15
362	6604806.77	4700359.92
363	6604823.14	4700387.17
364	6604975.21	4700351.24
365	6604986.94	4700323.53
366	6605221.68	4700483.7
367	6605230.19	4700454.86
368	6605130.67	4700411.41
369	6605172.47	4700469.04
370	6604836.72	4700458.12
371	6604837.41	4700462.73
372	6605180.5	4700440.21
373	6604807.07	4700448.8
374	6604875.63	63 4700483
375	6604806.01	4700436.03
376	6604806.46	4700441.25
377	6604836.01	4700452.27
378	6604867.31	4700440.53
379	6604806.72	4700445.02
380	6604810.72	4700482.49
381	6604807.77	4700457.18
382	6604932.22	4700454.39
383	6604966.2	4700388.16
384	6604934.85	4700435.5
385	6604935.41	4700431.64

386	6604913.16	4700425.3
387	6604902.12	4700409.68
388	6604953.45	4700399.98
389	6604957.1	4700395.97
390	6604925.31	4700382.35
391	6604930.1	4700384.34
392	6604912.99	4700429.17
393	6604907.27	4700378.25
394	6604916.12	4700347.31
395	6604903.96	4700390.91
396	6604906.48	4700382.54
397	6604930.9	4700369.69
398	6604882.9	.9 4700389
399	6604911.61	4700377.81
400	6604881.27	4700394.83
401	6604906.91	4700386.32
402	6604885.07	4700377.94
403	6604899.28	4700390.53
404	6604894.79	4700376.8
405	6604902.55	4700402.43
406	6604865.24	4700399.17
407	6604890.05	4700389.33
408	6604894.66	4700389.93
409	6605018.59	4700411.1
410	6605001.07	4700404.59
411	6605008.18	4700410.38
412	6604863.42	4700392.35
413	6604852.38	4700374.36
414	6604849.11	4700374.3
415	6604994.1	4700424.12
416	6604865.34	4700379.5
417	6604890.06	4700377.33
418	6604983.18	4700425.89
419	6604997.05	4700432.74
420	6604998.3	4700436.29
421	6604990.36	4700416.33
422	6605033.89	4700426.76
423	6605010.01	4700413.5
424	6604949.72	4700413.42
425	6604950.58	4700408.31
426	6604982.07	4700418.92
427	6605086.47	4700335.37

428	6605069.65	4700346.6
429	6605031.47	4700381.38
430	6605039.8	4700393.55
431	6605068.09	4700390.61
432	6605052.53	4700367.9
433	6605050.51	4700409.18
434	6605074.8	4700343.52
435	6605054.05	4700350.65
436	6605072.32	4700309.8
437	6605079.13	4700307.96
438	6605081.31	4700341.21
439	6605072.47	4700339.16
440	6605086.03	4700325.18
441	6605085.68	4700311.53
442	6604862.2	4700373.75
443	6604911.38	4700457.33
444	6604910.22	4700467.15
445	6604987.32	4700359.97
446	6604930.3	4700466.89
447	6604911.86	4700448.99
448	6605181.89	4700372.34
449	6605176.22	4700365.59
450	6605172.88	4700366.42
451	6605150.29	4700372.76
452	6604847.9	4700380.26
453	6605186.34	4700378.7
454	6605183.47	4700383.46
455	6605175.03	4700405.79
456	6605169.03	4700421.76
457	6604666.98	4700154.08
458	6604665.53	4700149.91
459	6604772.72	4700128.19
460	6604782.17	4700208.71
461	6604782.01	4700214.52
462	6604774.79	4700110.55
463	6604772.73	4700116.77
464	6604771.65	4700101.15
465	6604761.55	4700254.81
466	6604757.07	4700223.13
467	6604662.93	4700142.75
468	6604767.58	4700098.78
469	6604688.87	4700138.87

470	6604772.46	4700145.76
471	6604768.05	4700144.08
472	6604752.86	4700074.47
473	6604774.32	4700161.28
474	6604780.89	4700221.87
475	6604757.14	4700143.62
476	6604791.63	4700283.33
477	6604773.17	4700131.35
478	6604754.41	4700229.04
479	6604763.64	4700116.34
480	6604765.54	4700108.35
481	6604776.75	4700163.74
482	6604778.32	4700171.54
483	6604779.84	4700191.08
484	6604783.69	4700232.9
485	6604750.64	4700236.16
486	6604747.83	4700228.85
487	6604772.51	4700155.47
488	6604788.79	4700254.45
489	6604788.94	4700265.35
490	6604758.29	4700256.06
491	6604771.11	4700084.71
492	6604790.27	4700294.28
493	6604770.57	4700301.1
494	6604786.23	4700241.66
495	6604711.18	4700091.47
496	6604769.62	4700275.81
497	6604683.24	4700104.29
498	6604700.19	4700092.46
499	6604740.98	4700079.78
500	6604676.58	4700108.65
501	6604695.99	4700095.65
502	6604705.29	4700093.34
503	6604679.91	4700106.47
504	6604757.76	4700074.53
505	6604748.51	4700075.67
506	6604745.84	4700077.8
507	6604641.27	4700128.08
508	6604730.43	4700083.1
509	6604723.92	4700086.82
510	6604727.18	4700084.96
511	6604668.19	4700115.65

512	6604693.19	4700097.78
513	6604759.31	4700091.33
514	6604758.24	4700097.03
515	6604720.02	4700088.68
516	6604735.68	4700081.37
517	6604593.87	4700127.57
518	6604589.47	4700126.3
519	6604670.73	4700113.88
520	6604714.13	4700090.54
521	6604717.07	4700089.61
522	6604660.74	4700118.96
523	6604650.54	4700123.6
524	6604583.92	4700124.47
525	6604749.92	4700106.67
526	6604756.81	4700103.92
527	6604686.57	4700102.11
528	6604689.9	4700099.94
529	6604665.24	4700116.96
530	6604736.28	4700100.96
531	6604645.9	4700125.84
532	6604762.35	4700075.11
533	6604620.15	4700132.32
534	6604580.24	4700122.8
535	6605286.21	21 4700347
536	6605275.28	4700352.03
537	6604562.25	4700102.79
538	6604565.08	4700108.9
539	6605130.3	4700287.81
540	6604598.22	4700128.81
541	6605116.1	4700263.75
542	6605121.88	4700273.36
543	6604737.55	4700104.32
544	6605270.54	4700353.39
545	6604571.84	4700115.84
546	6605109.04	4700255.09
547	6605205.42	4700349.46
548	6605054.61	4700302.56
549	6604601.83	4700129.33
550	6604567.77	4700112.89
551	6605125.5	4700381.48
552	6605248.76	4700345.56
553	6605178.6	4700332.77

554	6605111.61	4700308.49
555	6605089.17	4700265.87
556	6605093.65	4700248.7
557	6604623.67	4700131.68
558	6604635.99	4700129.48
559	6605262.5	4700355.59
560	6604616.25	4700130.99
561	6604610.62	4700130.18
562	6604573.99	4700118.44
563	6604607.24	4700130.1
564	6605255.94	4700402.53
565	6605251.07	4700384.12
566	6605284.49	4700429.14
567	6605101.68	4700251.7
568	6604707.5	4700199.94
569	6605284.02	4700396.88
570	6605170.38	4700347.55
571	6605193.42	4700340.12
572	6605200.5	4700346.05
573	6604867.21	4700392.79
574	6605253.57	4700406.66
575	6605255.56	4700415.26
576	6605220.46	4700375.08
577	6605034.43	4700458.39
578	6605085.99	4700252.42
579	6605088.86	4700250.29
580	6604693.63	4700183.57
581	6605269.27	4700337.81
582	6605373.24	4700540.44
583	6604627.96	4700130.89
584	6604693.44	4700199.48
585	6605275.51	4700435.65
586	6605221.42	4700353.13
587	6605232.34	4700353.22
588	6605311.42	4700466.15
589	6605138.12	4700376.83
590	6605152.27	4700313.9
591	6605166.8	4700324.78
592	6605188.39	4700337.72
593	6605184.95	4700480.15
594	6605194.67	4700485.45
595	6605278.19	4700489.33

DUP«DRAČ-za urbanističku cjelinu Nova Varoš1.2»
Urbanistička parcela UP C10

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje,
prostora i održivi razvoj
Broj: 08-352/19-2771
Podgorica, 17.05.2019. godine

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PARCELACIJA REGULACIJA I NIVELACIJA	Grafički prilog br.4
----------	--	-------------------------